

This is a trial edition prior to its formal edition.

We will be very grateful if you would give us your evaluation on its translation level.

Please, send us your opinion to [baptism@bjnewlife.org](mailto:baptism@bjnewlife.org)

# Pasiuna sa Kapitulo 8

Ang kapitulo 8 tingali ikabatbat ingon nga labing mahinungdanon nga kapitulo sa Libro sa mga taga-Roma. Pinaagi sa daghang mga tema nga gipakita niini nga kapitulo, si Pablo nagapadayag kanato kon unsa ka kahibulongan sa buhat sa pagkamatarung sa Dios.

Ang unang tema mao: *“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus” (Roma 8:1)*. Kini nagkahulugan nga bisan kon unsa pa man ka law-ay ug kaubos kita diha sa atong unod, ang pagkamatarung sa Dios nagpahigawas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan.

Ang ikaduhang tema mao: *“Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios” (Roma 8:3)*. Kini nagkahulugan nga tungod kay ang katawhan diha sa ilang unod dili makasunod sa Balaod nga gihatag sa Dios, si Kristo Jesus, pinaagi sa pagkuha sa tanan nilang kasal-anan ngadto Kaniya uban sa Iyang bautismo ug sa Iyang kamatayon didto sa Krus, nagluwas kanila gikan sa ilang kasal-anan ug sa mga paghukom. Kini tungod kay si Jesus mianhi sa kalibutan ug mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa uban sa Iyang bautismo pinaagi kang Juan aron nga Siya makadala sa tanang kasal-anan sa kalibutan diha sa Iyang Krus, malansang niini, ug mabanhaw gikan sa kamatayon aron pagluwas niadtong tanan nga mosalig niini nga kamatuoran. Kining tanang mga buhat sa atong Ginoo nagkahulugan sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios aron pagluwas sa mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan, agig pagkamasinugtanon ngadto sa kabubut-on sa atong Dios nga Amahan.

Ang ikatulo nga tema mao: *“Kay kadtong nagkinabuhi*

*sumala sa ilang tawhanong kinaiya naghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang” (Roma 8:5). Kini nagkahulugan nga sa dihang kita mipiho sa pagsalig sa Dios, kita kinahanglan nga mosalig Kaniya dili pinaagi sa pagsunod sa atong kaugalingong mga panghunahuna, apan pinaagi sa pagsunod sa Pulong sa Dios.*

Ang ikaupat nga tema mao: *“Apan wala na kamo magkinabuhi nga minandoan sa tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu kon tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasingkasing” (Roma 8:9). Kadtong mga misalig sa pagkamatarung sa Dios nakadawat na sa Balaang Espiritu diha sa ilang kasingkasing ug nahimong mga anak sa Dios. Kini usab nagkahulugan nga ikaw dili mahimong anak sa Dios tungod lamang kay ikaw mosulod sa simbahan nga makugihon.*

Ang ikalima nga tema mao: *“Tungod niana, mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya” (Roma 8:12). Kini nga tema nagasulti kanato nga kadtong naluwas na gikan sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa atong Ginoo nga nakatuman sa pagkamatarung sa Dios dili mahimong makautang ngadto sa ilang unod ug maulipon niana.*

Ang ikaunom nga tema mao: *“Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, ‘Amahan, Amahan ko!’” (Roma 8:15). Tungod kay kadtong nagsalig sa Dios nakadawat na sa Balaang Espiritu, sila karon makatawag na sa Dios nga Amahan, “Amahan, Amahan ko.”*

Ang ikapito nga tema mao: *“Makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak*

*sa Dios. Ug kay mga anak man kita Niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo*”(Roma 8:16-17). Kadtong mosalig sa pagkamatarung sa Dios mao kadtong nakadawat sa Balaang Espiritu, ug kadtong nakadawat sa Balaang Espiritu mao kadtong mahimong, uban kang Kristo, makapanunod sa Iyang Ginghamarian sa Langit.

Ang ikawalo nga tema mao: *“Nasayod kita nga hangtud karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babaye nga nagbati”*(Roma 8:22). Kini nagasulti kanato nga bisan ang mga magtutuo diha sa pagkamatarung sa Dios nag-atubang og pag-antos niining yutan-ong kalibutan, uban sa lain pang mga nilalang, apan kini usab nagasulti kanato nga sa ilang mosunod nga kalibutan wala nay pag-agulo ni kasakit.

Ang ikasiyam nga tema mao: *“Busa gitawag sa Dios kadtong Iya nang gilain. Wala lamang Niya tawga sila kundili gihimo usab Niyang matarung ug gipaambit sa Iyang himaya”* (Roma 8:30). Kini nagasulti kanato nga ang Dios nagtawag sa mga makasasala diha sa Iyang Anak nga si Kristo Jesus, ug nga Iya silang gihimo nga Iyang mga anak pinaagi sa pagkuha sa tanan nilang kasal-anan sa makausa uban sa Iyang pagkamatarung.

Sa katapusan, ang ikanapulo ug katapusang tema mao: *“Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala”* (Roma 8:33). Walay usa nga makahukom sa mga anak sa Dios nga nakadawat sa Balaang Espiritu ingon nga ilang mga gasa alang sa ilang pagkahilikay gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios.

Kining napulo ka mga tema maoy sukaranan nga mga latid sa Roma kapitulo 8. Karon kita moadto sa pagsusi kanila sa kinuti uban sa atong punoan nga paghisgot. ☒

# **Ang Pagkamatarung sa Dios, Maoy Katumanan sa Matarung nga Gikinahanglan sa Balaod**

**< Roma 8:1-4 >**

**“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman Niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa Balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya.”**

Ang Roma 8:1-4 nagasulti kanato unsa nga matang sa pagtuo ang anaa niadtong diha kang Kristo. Ang sekreto niini nga yugto mao nga kita makatuman, uban sa atong pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios, sa tanang mga kinahanglan sa Balaod.

Nan, unsa, ang pagtuo nga nagasalig diha sa pagkamatarung sa Dios? Kini mao ang pagtuo nga nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinagi sa pagsalig diha sa

bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo, diin ang atong Ginoo mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Busa kita dayon makadaug batok sa sala pinaagi sa pagsalig kang Jesus, kinsa nagtuman sa pagkamatarung pinaagi sa pagpadayon sa pagkamatarung sa Dios ug atong kadaugan diha sa pagtuo.

Una sa tanan, ang Roma 8:1 nagasulti kanato nga, *“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus.”* Kadtong nagpabilin diha kang Kristo Jesus pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios sa labing siguro wala nay sala. Ang maong pagtuo nagsumikad diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo nga nagtuman sa tanang matarung nga gikinahanglan sa Balaod. Ang pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios maoy kinauyokan nga pagtuo ngadto sa mga natawo pag-usab nga mga santos. Unsaon pa sa yanong may kamatayon sa pagkahimong walay sala? Ug sa gihapon uban sa ilang dili matarug nga pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus, ang ilang tanang kasal-anan nawala. Kini tungod kay si Jesus midala diha sa Iyang unod sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo, alang niadtong kinsa mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios.

Ang Roma 8:3 nagasulti kanato nga ang Dios nagpadala sa *“Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo, aron paglaglag sa sala”* ug nga *“Iyang gihukman ang sala pinaagi sa kinaiya sa tawo.”* Pinaagi sa paghukom sa sala dihang sa “unod” ni Kristo, sa laing pagkasulti, ang Dios nga Amahan misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang bugtong Anak. Kini nga Pulong sa kamatuoran maoy gipadayag diha sa Mateo 3:13-17 (ang labing kinuti nga paghisgot niini nga hilisgutan makita diha sa akong libro, *“Ikaw Ba Tinud-anay Nga Natawo Pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu?”*). Kadtong mosalig niini nga kamatuoran wala nay sala, tungod kay ang Dios mipasaylo na sa tanang kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang

pagkamatarung.

## **“Pagkaalaot ko gayud!”**

Kini nga mga yugto sa Roma 7:24 ngadto sa 8:6 nasudlan sa duha ka labing magkatugbang nga mga tema. Ang usa niini mao ang paghisgot mahitungod sa suliran sa sala, sa laing pagkasulti, ang pagkamasinupakon sa Dios tungod sa mga kailibgon sa iyang kaugalingong unod, ug ang usa mao ang paghisgot mahitungod sa kasulbaran niini nga suliran sa sala nga iyang nakita diha kang Kristo Jesus.

Ang Roma 7:24-25 nagaingon, *“Pagkaalaot ko gayud! Kinsa bay moluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon? Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus! Busa mao kini ang akong kahintang: gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang apan ang akong lawasnong kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala.”* Si Pablo misinggit nga siya usa ka alaot nga tawo sa dihang iyang gitan-aw ang iyang kaugalingong unod, apan siya nagpasalamat sa Dios tungod kay siya gipahilikay gikan sa iyang unod pinaagi kang Kristo Jesus. Kita usab makaamgo nga bisan si Pablo nag-alagad sa balaod sa Dios diha sa iyang salabutan, apan diha sa unod siya nag-alagad sa balaod sa sala.

Si Pablo misugid nga ang iyang unod nagsunod sa balaod sa sala, wala makapahimuot sa Dios, inay nga magkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga makapahimuot Kaniya. Apan sa gihapon siya nag-ingon nga diha sa iyang salabutan siya sa gihapon nagsunod sa balaod sa Espiritu sa Dios. Napatung-an tali niining duha ka mga balaod, si Pablo mibati nga naalaot ug walay kalauman, apan siya sa gihapon nagpanghimatuod sa

kadaugan sa pagtuo pinaagi sa pagpasalamat sa Dios tungod sa pagpahilikay kaniya gikan sa iyang kasal-anan pinaagi sa iyang pagtuo diha kang Kristo Jesus, ang katumanan sa pagkamatarung sa Dios.

Si Pablo nakahatag sa maong mga pagpasalamat lamang tungod kay siya nagtuo nga si Kristo Jesus mipasig-uli sa tanan niyang kasal-anan ug ingon man usab sa kasal-anan sa tanang katawhan. Aron makuha kini nga kasal-anan sa kalibutan, si Jesus mibutang sa Iyang lawas sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan. Ug pinaagi sa pagpahukom sa sala didto sa Krus, Siya nakaluwas sa tanan niadtong mosalig diha Kaniya gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Kini maoy hinungdan nga si Pablo nagpamatauod sa Roma 8:1, *“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus.”* Nga ang wala nay paghukom nagkahulugan nga sa bug-os wala nay sala kadtong mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kadtong anaa kang Kristo Jesus pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios wala na gayuy sala diha sa ilang mga kasingkasing. Sila tingali maluya diha sa ilang unod, apan sila wala na bisan unsa man nga sala.

Sa kalainan, ang paghukom nagkahulugan sa pagtunhay sa sala, mao kana, ang kahintang sa pagkahinukman. Kon ang usa ka tawo nasayop, kita kasagaran motawag niini nga sala. Apan kini tungod kay siya wala mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios nga siya makasasala. Apan ang yugto sa itaaas nagasulti kanato nga wala nay paghukom alang niadtong anaa kang Kristo Jesus.

Kini nga pagpanghimatuod, dili hinuon, pinasikad sa gitawag nga Doktrina sa Pagkamatarung, nga giangkong nga gibarugan sa mga relihiyon sa kalibutan. ‘Ang panghunahuna nga mamatarung pinaagi sa pagtuo’ nagkahulugan sa



mahandurawon nga pag-angkon nga ang Dios moila sa usa ka tawo nga matarung bisan pa nga siya sa tinuod dili matarung ug nga adunay sala diha sa iyang kasingkasing tungod lamang sa iyang pagtuo kang Jesus. Apan kini nasayop. Unsaon sa Dios sa pagpamakak ug motawag sa usa ka makasasala nga walay sala? Kini ang dili niya himuon. Inay Siya motawag sa maong makasasala pinaagi sa pag-ingon, “Kamo nag-atubang sa siguro nga kamatayon gikan sa inyong kasal-anan; saligi ang Akong pagkamatarung nga gipakita diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu!”

Karon daghang katawhan ang naningkamot sa pagpangatarungan sa ilang nasayop nga pagtuo ug mokab-ot sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagpilit diha sa maong mga doktrina. Apan kini nga matang sa pagtuo sayop gayud kaayo ug piligroso. Si Jesus mao man ang Dios sa kamatuoran, Siya tingali makatawag sa usa ka makasasala nga Iyang sumusunod. Apan kamo kinahanglan makaamgo nga si Jesus, ang Kamatuoran, dili motawag sa makasasala nga matarung ug walay sala. Ang pagtawag sa usa ka makasasala nga matarung ug walay sala walay kalagmitan atubangan sa pagkamatarung sa Dios, sa Iyang hustisya ug pagkabalaan.

Kamo kinahanglan makaamgo nga ang inyong pagkahilikay gikan sa sala magaabot dili lamang pinaagi sa pagsalig kang Jesus, apan pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios, nga nahimo dayong inyo. Bisin pa kon kamo misalig kang Jesus, ang Dios dili magtawag kaninyo nga matarung kon kamo wala mahibalo ug nga wala mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Apan ang nagakahitabo karon mao nga ang maong mga doktrina sama sa Doktrina sa Inanay nga Pagkabalaan ug ang Doktrina sa Pagkamatarung gidawat sa daghan ingon nga nagsubay sa pagtulon-an nga Kristohanong mga doktrina. Apan dyutay lamang ang

nakaamgo nga ang maong gitawag nga nagsubay sa pagtulonan nga mga doktrina ang sa tinuod makasanta sa usa ka tawo sa paghibalo o pagkab-ot sa pagkamatarung sa Dios. Pinaagi sa pagsalig niini nga mga doktrina nga walay pag-amgo nga sila sa tinuod nahisupak sa pagkamatarung sa Dios, daghang katawhan ang napakyas sa pagdawat sa pagkamatarung sa Dios, ingon nga ang maong mga doktrina mitapos sa pagkahimong kapangdulan sa ilang kaugalingon.

Kon ikaw buot mahimong matuod nga Kristohanon, kinahanglan nga imong sukdon ang imong kaugalingon uban sa Pulong sa Dios aron pagtan-aw kon ikaw ba tinud-anay nga anaa kang Kristo o wala. Ug aron paghimo sa ingon, ikaw kinahanglan mamati, motan-aw, ug mosabot sa Pulong sa tubig ug sa Espiritu. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Ang ako bang pagtuo diha kang Jesus maoy husto? Kon ako moingon nga ako misalig kang Jesus, ako ba wala lamang maghanas sa relihiyon? Ako ba nagbika sa tunga, dili mosulod ni mogawas kang Jesus?” Kini karon maoy panahon alang kanimo nga modawat sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsalig diha niana ug sa pagpabilin diha sa pagtuo sa kamatuoran nga *“Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus.”*

Sa Efeso kita kanunay makahibalag sa yugto, “pinaagi sa katubsanan nga anaa kang Jesus.” Kini nagkahulugan nga ang Dios mihimalad ug nagpili kanato diha kang Kristo Jesus nga moluwas kanato gikan sa atong kasal-anan. Kadtong napasiguli na pinaagi sa pagkamatarung sa Dios diha kang Jesus ug nakasulod na ngadto kang Kristo mao kadtong kansang kasal-anan sa hingpit napapas na. Kadtong mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag pinaagi sa atong Ginoo, dayon, dili na moatubang sa paghukom kang Kristo Jesus. Kon ang usa ka tawo magasalig diha sa ebanghelyo sa

tubig ug sa Espiritu, siya mahimong maoy usa nga nakadawat sa pagkamatarung sa Dios diha sa Ginoo ug nga nagawali niini nga ebanghelyo.

Kadtong mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios diha kang Kristo Jesus ug nga nakasulod ngadto sa Iyang nagdupa nga mga bukton wala nay sala. Kini mao ang kamatuoran ug ang husto nga tubag. Tungod kay ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo didto sa Krus mihimo sa tanang kasal-anan nga nawala alang niadtong anaa kang Kristo pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios, kini walay kalagmitan alang kanila nga adunay sala. Kadtong anaa kang Kristo dayon sa tinud-anay walay sala. Kini nga kamatuoran—nga wala nay sala kadtong anaa na kang Kristo—maoy tubag nga makita diha sa Pulong sa tubig ug sa Espiritu, ug sa ingon, walay nagumon mahitungod sa suliran sa sala. Kon kamo mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios nga gipadayag pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamo usab mahimong tinud-anay nga matarung. Hibalo ug saligi ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga adunay pagkamatarung sa Dios niini. Unya ikaw mahimong matarung nga santos nga magapabilin diha kang Kristo.

Ingon ta nga ikaw nagsagubang sa malisod kaayo nga suliran. Kon kita gayud buot mangita sa kasulbaran niini nga suliran, kita kinahanglan magpadayon sa papangita alang sa tubag bisan kon unsa pa man ang kalisdanan ug mga kasamok nga atong sagubangon. Maingon man usab, kadtong mosalig kang Jesus ug sa gihapon wala pa makasulod ngadto Kaniya kinahanglan mangita alang sa pagkamatarung sa Dios nga gipadayag diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Daghang katawhan ang naghunahuna sa Kristyanismo nga usa lamang sa daghang mga relihiyon sa kalibutan, ug mosulay pagpangitag kasulbaran sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagpiho

ug pagsalig sa maong mga doktrina sama sa Doktrina sa Inanay nga Pagkabalaan. Apan sa dili madugay sila makaamgo nga wala sa maong mga doktrina ni sa ilang kinaugalingong pagkamatarung ang makahinlo sa ilang kasal-anan. Inay sila hinuon makakaplag nga ang ilang suliran sa sala daling masulbad pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Kon ikaw buot mahimong matuod nga Kristohanon, ikaw kinahanglan modawat sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diha sa imong kasingkasing. Apan ang relihiyosong katawhan maningkamot sa pagkab-ot sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsukod sa maong mga doktrina sama sa Doktrina sa Inanay nga Pagkabalaan ug ang Doktrina sa Pagkamatarung, sa ilang pagsulay pagsulbad sa tanan nilang mga suliran sa sala uban sa ilang kinaugalingong mga buhat. Ang maong matang sa pagtuo mag-agad diha sa mga pag-ampo sa paghinulsol, nga sa katapusan dili makapahilikay kanila gikan sa ilang tino nga kalaglagan tungod kay sila mosamot pagkamakasasala sa matag higayon nga sila makakita sa ilang kasal-anan samtang modangop sa maong mga pag-ampo.

Apan kadtong mosalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, bisan pa nga sila maluya diha sa ilang unod, nakasulbad sa tanan nilang mga suliran sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kadtong nakadawat na sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsalig maoy walay sala diha sa ilang mga salabutan, ug sa ingon wala nay paghukom batok kanila.

**Tungod kay ang pagkamatarung sa Dios anaa kang Jesus**

Ang bersikulo 2 nagaingon, “*Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon.*” Ang Dios naghatag sa tawo sa duha ka mga balaod, ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Jesus ug ang balaod sa sala ug kamatayon. Sumala sa gisulti ni Pablo kanato, ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi nagpahigawas kanato gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon, gikan sa tanan natong kasal-anan. Kamo kinahanglan makaamgo ug makasabot niini nga kamatuoran nga gisulti ni Pablo aron makadawat sa bag-ong kinabuhi. Kini nga kamatuoran madapaton nga managsama ngadto sa matag usa niining kalibutana.

Kita, usab, napahigawas gikan sa balaod sa sala ug kamatayon pinaagi sa pagsalig diha sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi; kay kon wala pa, kita unta nakaabot na sa atong siguro nga kalaglagaan ilalum sa balaod sa sala ug kamatayon. Apan pinaagi sa pagsalig diha sa atong mga kasingkasing diha sa pagkamatarung sa Dios kang Jesus—nga mao ang, pagbautismo kang Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus—kita nakadawat sa Iyang pagkamatarung, nakaduol ilalum sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi, ug nakadawat sa kinabuhing walay katapusan nga gitagana alang kanato. Nan, hain nimo, makita ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga makapasaylo sa tanan nimong kasal-anan? Kini diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan ug sa Krus diin siya nag-ula sa Iyang dugo. Ang pagkamatarung sa Dios, sa laing pagkasulti, makita diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Unsa, dayon, ang ebanghelyo sa pagkamatarung sa Dios nga nagpahigawas kanato gikan sa balaod sa sala ug kamatayon? Kana mao ang ebanghelyo nga ang atong Ginoo

natawo niining kalibutana, gibautismohan ni Juan sa edad nga katloan aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya, gilansang sa Krus, ug nabanhaw gikan sa kamatayon, ang tanan maoy pagpahilikay kanato gikan sa kasal-anan—kini mao ang ebanghelyo nga gihimo sa pagkamatarung sa Dios.

Ang Dios, sa paghibalo nga ang tawo mopadulong sa pagpakasala tungod sa mga kaluyahon niini, nagplano pagluwas sa tanang mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan pinaagi sa paghatag kanila sa ebanghelyo sa kaluwasan nga makapahigawas kanila gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Kini sa tukma mao ang ebanghelyo sa pagpasig-uli nga makita diha sa pagbautismo kang Jesus ni Juan ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo, ang tanang mga tawo mapahigawas gikan sa balaod sa kamatayon ug sa ilang kasal-anan—kini nga pagkamatarung sa Dios mao ang balaod sa kinabuhi nga nagpahilikay sa mga tawo gikan sa tanan niini nga kasal-anan.

Ang Dios naghatag ngadto sa tawo sa Pulong sa Balaod ug nagkuto nga bisan unsang kapakyasan sa pagkinabuhi pinaagi sa Iyang Balaod maoy sala. Sa samang higayon, ang Dios usab nagbutang og balaod nga makapahilikay sa mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan. Kini nga balaod sa kaluwasan mao ang matuod nga natagoan diha sa pagkamatarung sa Dios, ang balaod sa grasya nga naghatag og kinabuhing walay katapusan sa tanang nga mosalig niana. Ang balaod sa pagpasig-uli nga gikuto sa Dios alang sa mga tawo mao ang balaod sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu—nga mao, ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo didto sa Krus—ug kini nga pagtuo mao ang balaod sa kinabuhi nga makapasul-ob kanila sa pagkamatarung sa Dios.

Nan, kinsa, ang makasalikway niini nga balaod sa kinabuhi? Bisan kinsa nga magasalig diha sa ebanghelyo sa

tubig ug sa Espiritu nga gihatag sa Dios mapahilikay gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug pinaagi niini nga pagtuo siya makadawat sa pagkamatarung sa Dios.

Giunsa sa Dios paghatag kanimo sa balaod sa Espiritu sa kinabuhi? Pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga si Jesus niining kalibutana, pagpakatawo gikan sa birhin, pinaagi sa pagbutang sa tanang kasal-anan sa kalibutan diha Kaniya sa pagbautismo ni Juan, pinaagi sa Iyang pagpakamatay didto sa Krus aron pagbayad niining mga salaa, ug pinaagi sa pagbanhaw Kaniya gikan sa kamatayon—nga, maoy nakawagtang, sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug naghimo kang Jesus nga manluluwas sa mga makasasala. Alang niadtong tanan nga mosalig niini nga kamatuoran ang Dios naghatag og kapasayloan ug bag-ong kinabuhi, ug kini maoy balaod sa Espiritu sa kinabuhi nga Iyang gihatag nganhi kanato.

Nan, unsa dayon, ang balaod sa sala ug kamatayon? Kini mao ang kasugoan nga gihatag sa Dios nganhi sa tawo. Ang Balaod nga gikuto sa Dios nagkinuti sa Iyang kasugoan kon unsa ang “buhaton ug dili buhaton,” ug bisan unsang kapakyasan pagsimang gikan niini nga kasugoan makahimo niini nga sala, kansang bayad nga kamatayon kinahanglan bayran pinaagi sa silot didto sa empeyerno.

Mao nga ang matag usa gipahimutang ilalum sa balaod sa kamatayon, apan si Kristo Jesus mipahilikay kanato gikan niini nga balaod sa kamatayon uban sa Iyang bautismo ug pag-ula og dugo didto sa Krus. Walay lain gawas kang Jesus nga makaluwas sa mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan, ug walay laing paagi gawas pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga Iyang gihatag nga makapahilikay kanato gikan sa tanan natong kasal-anan. Busa ikaw kinahanglan mahibalo ug mosalig kon giunsa ni Jesus pag-anhi sa kalibutan aron pagluwas kanimo, ug unsa ang pagkamatarung sa Dios.

Karon, hinuon, adunay daghan nga nag-angkon nga nagtuo kang Jesus ug nga adunay dakong kinuti nga kahibalo sa Balaod—nga mao, ang balaod sa sala ug kamatayon—apan sa gihapon hingpit nga tagaw sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nagpahilikay kanila gikan sa tanan nilang kasalanan. Daghan ang sa gihapon nagpadayon sa pagsalig kang Jesus uban niini nga katagaw. Gikan niini kita makakita kon unsa ka taas ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ka linain gikan sa ebanghelyo nga nasudlan sa pagtuo lamang diha sa Krus. Daghang katawhan ang nagbutang og dakong kamahinungdanon lamang diha sa dugo ni Jesus didto sa Krus, apan ang Kasulatan nagasulti kanato nga si Jesus nag-ula og dugo didto sa Krus tungod kay Iyang gikuha ang tanang kasalanan sa kalibutan sa dihang Siya gibautismohan ni Juan, wala sa dihang Siya gilansang.

Kamo kinahanglan makaamgo nga kini nga kalainan sa kahibalo makahimog kalainan tali sa pag-adto sa langit ug sa empeyerno. Kini kon tan-awon daw usa ka diyut nga kalainan, apan kining duha sa mga pagsabot sa halawom managkalahi sa usa ug usa, nga nagbilin sa mapatukuranong maingnan nga kalainan. Maoy hinungdan nga kon ikaw nangandoy sa pagsalig kang Jesus ingon nga imong Manluluwas, ikaw motunong sa imong pagtuo palibot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Sa paghimo lamang sa ingon nga ikaw mapahilikay gikan sa tanan nimong kasalanan. Ug sa gihapon ang tanan kon dili man daghan ang tagaw sa pagkamtarung sa Dios.

Ang maong katawhan naningkamot sa pagbarug atubangan sa Dios ingon nga bug-os pinaagi sa pagsulay sa paghimo diyutay nga kasalanan kon mahimo ug pinaagi sa pagpaningkamot nga mabalaan alang sa ilang kaugalingon. Apan ang pagkamatarung sa Dios dili usa ka butang nga makab-ot pinaagi sa kinaugalingong panghunahuna sa tawo,



mga paningkamot, o mga buhat. Lamang pinaagi sa pagsalig diha kamatuoran sa pagpasig-uli nga natagoan diha sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu nga ang usa ka tawo makakab-ot sa pagkamatarung sa Dios. Ang pagtuo niadtong naningkamot pagbalaan sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa Balaod maoy binuang nga pagtuo. Walay usa nga makasunod sa tanang gikinahanglan sa Balaod.

## **Pinaagi sa paghukom sa sala diha sa unod ni Jesus**

Ang bersikulo 3 nagaingon, *“Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman Niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala.”* Atong nahibaloan gikan niini nga yugto kon unsa ka kinuti si Pablo nagasaksi sa balaod sa tubig ug sa Espiritu. Dinhi, si Pablo nagasulti kanato kon giunsa sa Dios nga Amahan pagbutang sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus: *“Pinaagi sa pagpadala sa Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala.”*

Unsay buot ipasabot sa pag-ingon nga ang Dios mihukom sa sala diha sa unod? Kini nagkahulugan nga ang Dios nga Amahan nagpadala sa Iyang bugtong Anak nganhi sa kalibutan, gipabautismohan Siya kang Juan aron pagbutang sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang lawas, ug mao nga nakahinlo sa tanang kasal-anan sa mga magtutuo sa walay katapusan. Kini maoy hinungdan nga kini nagaingon *“Ang wala mahimo sa Balaod...gihimo sa Dios.”* Ang Dios mipapas sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagbutang niini diha sa Iyang Anak. Ug pinaagi sa Iyang pagpakamatay didto sa Krus ug sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon, ang tanang

kasal-anan nawala.

Kini mao ang ebanghelyo sa kamatuoran nga nagaluwas kanimo, ug kini nga ebanghelyo mao ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Unsa ang gisulti sa atong Ginoo ngadto kang Nicodemo sa Juan 3:5, *“Walay makasulod sa Gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu,”* tukma kini nga ebanghelyo. Kini nga ebanghelyo nga nagapakita sa pagkamatarung sa Dios nga gipadayag sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan, nag-ula og dugo didto sa Krus, ug mibangon gikan sa kamatayon.

Ang Mateo 3:15 nagaingon, *“Apan gitubag siya (Juan Bautista) ni Jesus, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’ Busa miuyon si Juan.”* Kini nga yugto nagasaksi sa pagkamatarung sa Dios ug sa pagpadayag niini diha kang Jesus. Sa dihang si Jesus miadto sa Suba sa Jordan gikan sa Galilea ug naningkamot nga mabautismohan ni Juan Bautista, si Juan mibalibad pa una sa paghimo, nga nangutana, *“Ako ang angay nimong bautismohan apan nganong ako na man hinuon ang mobautismo kanimo? Apan si Jesus mimando kang Juan sa mapig-ot nga paningog pinaagi sa mosunod nga yugto, ‘Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios.’”*

Nan, unsa dayon, ang kahulugan sa “niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios”? Kini nagkahulugan nga si Jesus mikuha ngadto Kaniya sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan. Sa dihang si Jesus mikawas gikan sa tubig human gayud sa pagbautismo Kaniya, ang kalangitan naabli alang Kaniya ug ang Espiritu sa Dios mikunsad sama sa salampati. Unya *“may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ‘Kini mao ang pinangga Kong Anak nga nakalipay kanako*

*pag-ayo.*” Ang Dios nahimuot pinaagi sa pagpabautismo ni Jesus nga diin Siya mikuha ngadto Kaniya sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Dinhi atong makita ang tulo ka mga Persona sa Tulo-nga-Naghiusa nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu, kinsa nagpiho pagluwas sa mga tawo gikan sa ilang kasal-anan ug sa pagtuman niini nga saad.

Ang Kasulatan nagasulti kanato nga ang kalangitan naabli ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan, ug nga ang tingog gikan sa langit nagpahayag nga, “*Kini mao ang pinangga Kong Anak nga nakalipay kanako pag-ayo.*” Kini maoy pag-ingon nga, ang Dios nga Amahan nahimuot sa matuod nga ang Iyang Anak mikuha ngadto Kaniya sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa pinaagi sa pagpabautismo kang Juan. Tungod kay si Jesus gibautismohan, ug tungod sa Iyang pagpabautismo ang tanang kasal-anan sa kalibutan napahiluna diha sa Iyang lawas, Iyang gituman ang tanang pagkamatarung pinaagi sa pagpalansang didto sa Krus ug pagbangon gikan sa kamatayon.

Sa laing pagkasulti, si Jesus gibautismohan ni Juan aron pagtuman sa tanang pagkamatarung sa Dios. Dayon Siya namatay didto sa Krus. Kini nga bautismo ug kini nga kamatayon nagkahulugan sa pagtuman sa tanang pagkamatarung sa Dios. Si Jesus mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang bautismo, ug kini maoy hinungdan nga Siya maka-ula na og dugo didto sa Krus. Ug pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon, Siya mituman sa tibuok kabubut-on sa Dios.

Ang “tanang nga gisugo sa Dios” nagkahulugan sa buhat sa pagpahilikay sa mga tawo gikan sa tanang nilang kasal-anan. Aron pagtuman niining matarung buhat, si Jesus mokuha sa kasal-anan sa tanang katawhan uban sa Iyang bautismo ug nag-ula og dugo didto sa Krus. Ang tibuok pagkamatarung sa Dios

gituman sa labing matarung ug husto nga paagi. Ang bautismo, dugo, ug ang pagkabanhaw ni Jesus maoy nakapatuman sa pagkamatarung sa Dios, ug kini nga pagkamatarung sa Dios nakahimo kanatong mga walay sala, nagbutang dinhi kanato sa maong pagkamatarung sa Dios. Ang Tulo-nga-Naghiusa nga Dios nagplano niini, si Jesus nagtuman niini, ug ang Balaang Espiritu nagasaksi niini nga pagkamatarung bisan karon. Ikaw kinahanglan nga mosalig diha sa Pulong nga gipadala sa Dios *“Iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala.”*

Pangutan-a ang imong kaugalingon. Pangutan-a ang imong kaugalingon kon ikaw naghunahuna ba nga ikaw gayud makasunod sa tanang kasugoan sa Balaod sa hingpit sa nahibilin nimong kinabuhi. Ikaw lagi, maningkamot man gayud sa pagsunod kanila, apan dili ikaw makakinabuhi pinaagi sa Balaod sa hingpit. Kon ikaw makalapas sa labing diyut nga kinuti sa Balaod, ikaw nakalapas sa tanang Balaod (Santiago 2:10), ug kini maoy hinundan nganong ang matag usa sa walay pagpihig motapos ingon nga hingpit nga makasasala ilalum sa Balaod.

Ikaw tingali matinuoron sa imong tinguha sa pagsunod sa Balaod ug sa paghimo sa imong maarangan, apan ang pagkamatarung sa Dios nga Iyang gipangayo gikan kanato dili gayud makab-ot pinaagi sa pagsunod sa Balaod. Ikaw kinahanglan makaamgo nga ang bugtong katarungan nganong ang Dios mihatag sa Iyang Balaod mao nga aron kita makaamgo sa atong kasal-anan. Tungod kay kita maluya diha sa atong unod, walay usa nga makasunod sa Balaod sa Dios sa lubos gayud.

Kini maoy hinungdan nga ang Dios, aron pagpahilikay kanato gikan sa pagkaunlod nato diha sa kasal-anan, nagpadala sa Iyang Anak nganhi sa kalibutan ug mipabautismo Kaniya

pinaagi kang Juan aron pagkuha sa kasal-anan sa matag usa. Pinaagi sa Iyang pagpabautismo diha sa unod, sa laing pagkasulti, ang tanang kasal-anan sa kalibutan gipahiluna diha sa Iyang unod. Kini maoy hinungdan nga ang Kasulatan nagsulti kanato nga ang Dios “*naglaglag sa sala diha sa unod*” ni Jesus, ug kini mao kon giunsa sa Dios paghimo kanato nga walay sala.

Kita kinahanglan nga mahibalo ug mosalig kon giunsa sa Dios paghimo kanato sa atong kasal-anan nga nawagtang. Pinaagi sa pagpabautismo sa Iyang Anak pinaagi kang Juan, ang representante sa katawhan, ang Dios nagpahaluna sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus. Iya dayong gipadala kang Jesus ang tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Krus, ug, aron sa pagbayad sa atong dapit, nag-ula og dugo ug namatay niini. Ug pinaagi sa Iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon, Iyang gibuksan ang dalan ngadto sa katubsanang alang niadtong tanan nga mosalig niini. Ang Dios nagplano ug mipatuman sa atong kaluwasan gikan sa sala.

Busa kita kinahanglan mosalig diha sa atong mga kasingkasing nga ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang dugo didto sa Krus nagkahulugan sa atong pagpasig-uli. Kadtong mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios kinahanglan sa pagkatinuod mosalig sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus.

Ikaw, usab, kinahanglan nga mosalig sumala, sa pagdawat sa kapasayloan sa tanan nimong kasal-anan ug sa pagkamatarung sa hingpit ug nga mahimong walay sala. Ikaw kinahanglan sa husto mosabot kon giunsa sa Dios pagwagtang ang imong kasal-anan, ug mosunod sa Iyang kabubut-on ug mosalig niini atubangan sa Dios, kay sa pagsalig sa imong kinaugalingon nga mga paningkamot. ☒

# Kinsa ang Kristohanon?

< Roma 8:9-11 >

**“Apan wala na kamo magkinabuhi nga minandoan sa tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu kon tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasingkasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili Iya ni Kristo. Apan kon nagpuyo si Kristo sa inyong kasingkasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarung sa Dios. Kon nagpuyo sa inyong kasingkasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, Siya nga nagbanhaw kang Kristo mohatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa Iyang Espiritu nga anaa kaninyo.”**

Kon ang usa ka tawo matuod nga Kristohanon o dili, maila kon ang Espiritu ba sa Dios nagpabilin diha kaniya. Unsaon sa usa ka tawo pagkahimong Kristohanon, kon nagasalig ba kang Jesus o wala, kon siya walay Balaang Espiritu diha sa iyang kasingkasing? Si Pablo nagasulti kanato nga bisan kon kita mosalig kang Jesus dili labing mahinungdanon nga pangutana, apan kon kita ba mosalig kaniya sa *pagkakaplag sa pagkamatarung sa Dios o dili*. Ang matuod nga pagtuo nga gikinahanglan sa mga santos mao ang pagtuo nga andam aron puy-an sa Balaang Espiritu. Ang pagkaanaa sa Balaang Espiritu diha sa kanimo maoy timailhan kon ikaw ba usa ka Kristohanon o dili.

Mao nga, si Pablo nag-ingon, *“Kadtong walay Espiritu ni*

*Kristo, dili Iya ni Kristo.*” Siya nag-ingon “bisan kinsa.” Dili mahinungdanon kon ang usa ka tawo ba usa ka ministro, magwawali, o tigpabalik. Kon ang usa ka tawo walay Balaang Espiritu diha sa iyang kasingkasing, ang maong tawo dili Iya. Kinahanglan nga imong ibutang sa imong salabutan nga kon ikaw dili mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios nga nagagiya kanimo sa pagdawat sa Balaang Espiritu, ikaw makasasala nga nadestino sa pag-adto sa empeyerno. Mao nga tanan kita kinahanglan magpakabana mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gisudlan sa pagkamatarung sa Dios.

Kon ang Balaang Espiritu magapabilin dinhi kanato, kini nagkahulugan nga kita namatay ngadto sa sala pinaagi sa atong pagtuo diha sa bautismo ni Kristo. Apan ang atong espiritu buhi tungod sa bag-ong nakab-ot nga pagkamatarung. Dugang pa, sa adlaw nga ang atong Ginoo moanhi pag-usab, ang atong mamatay nga mga lawas makadawat na usab sa kinabuhi. Kini maoy hinungdan nga kita kinahanglan maghunahuna mahitungod sa Usa kinsa naghatag kanato sa Balaang Espiritu.

Kon ikaw walay pagtuo nga nagasalig diha sa pagkamatarung sa Dios, ikaw wala maiya ni Kristo. Kon, sa pikas nga bahin, anaa ikaw niini nga pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios, ang Espiritu sa Dios magapabilin diha kanimo. Kon wala kini nga pagtuo, ang Balaang Espiritu dili mogahum diha kanimo. Busa, kon ikaw walay Pulong sa katubsananan nga nasudlan sa pagkamatarung sa Dios, ikaw wala mahilakip ngadto kang Kristo, bisan kon ikaw sa dayag mosugid ug molitok sa Tinuohan sa mga Apostoles sa pagsimba matag Dominggo. Kon ikaw wala mahilakip diha kang Kristo, ang imong espiritu matinunglo ug kini magagiya kanimo ngadto sa walay katapusang pagkalaglag, bisan kon unsa pa ka dako sa imong pangandoy sa paghimog maayo. ☒